




□



Future-proofing our children

Pele ga sekolo sa Tshipi

Setlhogo

Go lwa le go dira kagiso

A Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng

Go Motsadi

O amogelesegile mo “**Go Iwa le go dira kagiso**” Thuto ya sekolo sa tshipi. Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1.	Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp: https://bit.ly/3NACSSHS
2.	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo bathomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tsweledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Bathomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa bathomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3.	Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.
4.	<p>Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang.</p> <p>Sekai: Nnang mo tafoleng kana phate.</p>
5.	<p>Bala thuto. E bale gape gore o e tlhologanye.</p> <p>Lebelela setshwantsho sa motshikhinyego go re o tlhologanye botoka.</p>
6.	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.

Go ruta thuto ya sekolo sa tshipi mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelela ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
7.	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8.	Ruta ngwana wa gago thuto jaaka polelo, o ka nna wa bala.
9.	Supegetsatsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10.	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso
11.	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa sekolo sa Tshipi go go fa kitso e nngwe



Thuto

Setlhogo

Go lwa le go dira kagiso

Maikaelelo a thuto

Tsatsi jeno re ya go rutwa gore re itseye jang fa re na le kgotlhang

Polelo ke e:

Thuto ya tsatsi jeno e re ruta gore re itseye jang fa re na le kgotlhang.

Ke dumela gore nako nngwe o kile wa nna le kgotlhang le mongwe.

Biebela e re bolelela gore le Jeso o kile a iphitlhela a le mo seeming se se seng monate, ka lebaka la baba ba gagwe.

Fa batho ba nna mmogo go a diragala gore ka nako tse dingwe ba tlhoke kutlwisisanyo.

Go na le nako e re sa batleng go ikopa maitshwarelo kana go dira kagiso le yo mongwe, gakologelwang gore re dira se Jeso a kabong a se dirile, mme e leng go tlisa kagiso.

Go kile ga bo go le dipodi tse pedi Zirpel le Zwickel. Nako le nako fa di kopana, di ne di lwa. Nako nngwe tsa kopanela mo borogong, borogo jo bo ne bo pitlagane mme di sa kgone go fapaana mo go jone.

Ka lebaka le, Zirpel le Zwickel tsa kopanela fa gare ga borogo.

Jaanong ntwaga ya simologa. Zirpel a raya Zwickel a re: "O boele morago gore nna ke tlole!" "Nnyaa, a go bowe wena!" " ga ke battle go boela morago!" Zwickel a araba. "Ke tlile pele!" "Nnyaa ke nna!!" ga kua Zwickel.

Kwa bofelong tsa lwa thata di thulana ka dinaka.

Fa di dira jalo, tsa lebala gore di mo borogong jo bo sesane. Ka tshoganetso tsa wela mo metsing!

Mo metsing a a tsididi, tsa lebala ka ntwaga ya tsone. Tsa itumelela go bo di kgona go pagamela ko letshitshing. Ntwaga ya lebalwa mme tsa nna ditsala!



Thuto e e re ruta eng tsatsi jeno?

Re ithutile eng mot hutong e bana:

1. Dirang kagiso ka nako tsotlhe, go siame go dira jalo.
2. Fa o dira kagiso le ba bangwe, ga go ba itumedisi ba le nosi, le wena wa itumela.
3. Fa o dira kagiso le ba bangwe morago ga ntwaga ntwaga supa lerato la Modimo.
4. Jeso o ne a nna a dira kagiso, mme ke sekai se re batlang go se latela.

Dipotso tse re ka di botsang:

- **Q:** Ke ka go reng re tshwanetse go nna re dira kagiso morago ga ntwaga ntwaga?
A: *Ka gore ke se Jeso a batlang re se dira, Jeso ke modira kagiso*
- **Q:** Go diragala eng fa re dira kagiso le ba bangwe?
A:- *Go a ba itumedisa*
 - *O ka felela o itiretse ditsala*
 - *Re tlokafatsa matshelo a rona le a ba bangwe*
- **Q:** Re ka dira kagiso jang?
A: - *Go ikopa maitshwarelo*
 - *Go sa kgadimola ba bangwe*
 - *Go itshwarela ba re loleng nabo.*



Dithapelo tsa rona

Thapelo ya ga Rre le Mme le pele ga thuto:

*Modimo o rategang, ke lebogela letsasti le
Segofatsa batsadi le bana botlhe
Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago
Segofatsa thuto e re yang go e amogela
Re kopa o re rute go go direla
Re thuse go dira thato ya gago
Gore re golele gaufi le wena
Romela Jeso go tla go re tsaya
Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgatlhantsha
Amen*

A prayer after the lesson:

Modimo Rara yo kwa legodimong.

Re lebogela go re babalela fa re tshameka le gore re sa tlhagelwe ke kotsi.

Mma re robale sentle mme e re kamoso re nne le letsatsi le lentle. Re thuse go tsalana le ba bangwe mme re seka ra lwa.

Nna le ba lelapa lame ka nako tsotlhe. Segofatsa mo Apostolo yo mogolo le baruti mme o ba babalele fa ba ntse ba tsamaya.

Thusa bana botlhe ba gago bogolo jang baba lwalang. TI aka pela o re tseele gae, ka leina la Jeso.

Amen.